

ODLUKA br. 2/2024 ZAJEDNIČKOG KOMITETA REGIONALNE KONVENCIJE
O PAN-EURO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM
PRAVILIMA PORIJEKLA
od 12. decembra 2024.

o izmjeni Odluke br. 1/2023 Zajedničkog komiteta kako bi se uključile prelazne odredbe u izmjene Regionalne konvencije o Pan-Euro-Mediterskim preferencijalnim pravilima porijekla koja se primjenjuje od 1. januara 2025.

ZAJEDNIČKI KOMITET,

Imajući u vidu Regionalnu konvenciju o Pan-Euro-Mediterskim preferencijalnim pravilima porijekla⁽¹⁾, a posebno član 4(1) i član 4(3) tačka (a), iste,

S obzirom na to da:

- (1) Ugovorne strane Regionalne konvencije o Pan-Euro-Mediterskim preferencijalnim pravilima porijekla robe ("Konvencija") su se dogovorile o izmjeni Konvencije kako bi se obezbijedio novi set modernizovanih i fleksibilnijih pravila o porijeklu. Odluka br. 1/2023 Zajedničkog komiteta⁽²⁾ o izmjeni Konvencije, koja sadrži revidirana pravila o porijeklu, usvojena je 7. decembra 2023. i stupiće na snagu 1. januara 2025. ("revidirana pravila Konvencije").
- (2) Ugovorne strane su saglasne da su prelazne odredbe potrebne kako bi se pojasnio povlašćeni tretman koji se odobrava za robu izvezenu iz Ugovorne strane prije stupanja na snagu revidiranih pravila Konvencije i uvezenu u drugu Ugovornu stranu nakon stupanja na snagu tih pravila.
- (3) Dokaze o porijeklu koji su izdati ili sačinjeni prije 1. januara 2025. u Ugovornoj strani u skladu s pravilima za neobaveznu primjenu Konvencije, do zaključenja i stupanja na snagu revidiranih pravila Konvencije, treba prihvatiti za povlašćeni tretman pri uvozu nakon 1. januara 2025.
- (4) Dokaze o porijeklu izdate ili sačinjene u skladu s Prilogom I Konvencije ili izdate u skladu s protokolima koji se odnose na definiciju pojma "proizvodi s porijeklom" i metode

¹ "Službeni list EU", broj 154 od 26.2.2013, str.4

² "Službeni list EU", broj L 2024/390 od 19.2.2024, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj>.

administrativne saradnje koji prethode Konvenciji prije datuma stupanja na snagu izmjena i dopuna bilateralnih protokola između Ugovornih strana koji uključuju pozivanje na Konvenciju koja je posljednje izmijenjena, treba prihvatiti za povlašćeni tretman pri uvozu nakon tog datuma.

- (5) Pojedine Ugovorne strane navele su da neće biti u mogućnosti da ažuriraju svoje bilateralne protokole o pravilima o porijeklu pozivanjem na Konvenciju koja je posljednje izmijenjena, prije 1. januara 2025, zbog dužine svojih unutrašnjih procedura.
- (6) Kašnjenje pojedinih Ugovornih strana u ažuriranju bilateralnih protokola s pozivanjem na Konvenciju koja je posljednje izmijenjena može dovesti do narušavanja trenutnih mogućnosti kumulacije.
- (7) Ugovorne strane su saglasne da su prelazne odredbe potrebne za očuvanje trgovinskih tokova zasnovanih na trenutnim mogućnostima kumulacije, dok se ne završi proces usklađivanja svih bilateralnih protokola sa pozivanjem na Konvenciju koja je posljednje izmijenjena. Prilog I Konvencije koji je bio primjenjiv prije izmjena uvedenih Odlukom br. 1/2023 Zajedničkog komiteta, trebalo bi da se primjenjuje prelazno između Ugovornih strana Konvencije paralelno sa revidiranim pravilima Konvencije i trebalo bi dozvoliti kumulaciju između različitih setova pravila kada je to moguće.
- (8) Ugovorne strane su saglasne da su prelazne odredbe tehničke prirode i da ih treba primijeniti što je prije moguće. Gdje je to moguće prema unutrašnjem zakonodavstvu Ugovornih strana, treba obezbijediti njihovu privremenu primjenu.
- (9) Ugovorne strane su saglasne da izmijene Odluku br. 1/2023 Zajedničkog komiteta kako bi se u revidiranu Konvenciju uključile prelazne odredbe koje se primjenjuju u periodu od jedne godine od stupanja na snagu revidirane Konvencije, odnosno u periodu od 1. januara do 31. decembra 2025.
- (10) Svaka Ugovorna strana će preduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurala da se revidirana pravila Konvencije efektivno primjenjuju usklađivanjem bilateralnih protokola s pozivanjem na Konvenciju koja je posljednje izmijenjena do 31. decembra 2025,

USVOJIO JE OVU ODLUKU:

Član 1

1. Odluka br.1/2023 mijenja se kako je navedeno u Aneksu ove Odluke.
2. Izmjene Odluke br.1/2023 stupaju na snagu 1. januara 2025.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom njenog usvajanja.

Usvojeno u Briselu, 12. decembra 2024.

*Za Zajednički komitet
Predsjedavajuća*

Maria Isabel GARCIA CATALAN

ANEKS

Jedini član

Izmjena Odluke br.1/2023 Zajedničkog komiteta Regionalne konvencije o Pan-Euro-Mediterranskim preferencijalnim pravilima porijekla

U Odluci br. 1/2023, jedini član tog Aneksa mijenja se kako slijedi:

1. u tački (5), u Prilogu I dodaje se sljedeći član:

“Član 42

Prelazne odredbe

1. Prilog I Konvencije objavljen u "Službenom listu Evropske unije", serija L broj 54/4 od 26. februara 2013. primjenjuje se između Ugovornih strana Konvencije do 31. decembra 2025. paralelno sa ovim Prilogom.

2. Dokazi o porijeklu izdati ili sačinjeni prije 1. januara 2025. u skladu s pravilima za neobaveznu primjenu Konvencije do zaključenja i stupanja na snagu izmjene Konvencije ("Tranziciona pravila o porijeklu") i podnijeti nakon tog datuma, u roku njihovog važenja, prihvataju se za povlašćeni tretman pri uvozu, za robu koja je 1. januara 2025. u tranzitu ili je stavljena u poseban postupak pod carinskim nadzorom. Ta roba se može koristiti za kumulaciju kako je predviđeno članom 7.

3. U slučajevima zakašnjelog podnošenja dokaza o porijeklu izdatih ili sačinjenih prije 1. januara 2025. u skladu s Tranzicionim pravilima o porijeklu, član 23 (2) i (3) primjenjuje se za robu iz stava 2 ovoga člana.

4. Dokazi o porijeklu izdati ili sačinjeni u skladu s Prilogom I Konvencije koja je objavljena u "Službenom listu Evropske unije", serija L broj 54/4, od 26. februara 2013, ili izdati u skladu s pravilima o porijeklu sadržanim u protokolima koji prethode Konvenciji prije datuma stupanja na snagu izmjena i dopuna bilateralnih protokola između Ugovornih strana koji uključuju pozivanje na Konvenciju koja je posljednje izmijenjena, i podnijeti nakon tog datuma, prihvataju se u roku važenja za povlašćeni tretman pri uvozu za robu koja je tog datuma ili u tranzitu ili je stavljena u poseban postupak pod carinskim nadzorom. U slučaju zakašnjelog podnošenja ovih dokaza primjenjuje se član 23 (2) i (3).

5. Dokazi o porijeklu izdati ili sačinjeni prije 1. januara 2026, u skladu sa stavom 1 ili u skladu s pravilima o porijeklu sadržanim u protokolima koji prethode Konvenciji i podnijeti nakon tog datuma u roku njihovog važenja, prihvataju se za povlašćeni tretman

pri uvozu za robu koja je 1. januara 2026. ili u tranzitu ili je stavljena u poseban postupak pod carinskim nadzorom. U slučaju zakašnjelog podnošenja ovih dokaza primjenjuje se član 23(2) i (3).

6. U svrhu provjere, član 33 (2) i član 34 i, prema potrebi, član 35 primjenjuju se i na dokaze o porijeklu izdate ili sačinjene u skladu s Tranzicionim pravilima o porijeklu i dokaze o porijeklu izdate ili sačinjene u skladu s protokolima koji prethode Konvenciji, koji su u primjeni prije 1. januara 2025.

7. U svrhu provjere, primjenjuju se i član 33 (2) i član 34 ako je zahtjev za provjeru podnjet posle 1. januara 2026. ili posle datuma stupanja na snagu izmjena i dopuna bilateralnih protokola između Ugovornih strana koji uključuje pozivanje na Konvenciju koja je posljednje izmijenjena, za dokaze o porijeklu izdate ili sačinjene u skladu s Prilogom I Konvencije kako je objavljeno u "Službenom listu Evropske unije", serija L broj 54/4, od 26. februara 2013. i protokolima koji prethode Konvenciji.

8. Ugovorne strane obavještavaju jedna drugu, svaka četiri mjeseca, preko Evropske komisije, o trenutnom stanju ažuriranja svojih bilateralnih protokola koji uključuju pozivanje na Konvenciju koja je posljednje izmijenjena i preduzetim mjerama kako bi se obezbijedilo da se pravila Konvencije kako je izmijenjena i dopunjena Odlukom br. 1/2023 Zajedničkog komiteta efektivno primjenjuju od 1. januara 2026.

9. Uvjerjenja o kretanju robe EUR.1 izdata u skladu s ovim Prilogom, u rubrici 7 uključuju napomenu na engleskom jeziku "*REVISED RULES*". Ova napomena se dodaje i na kraju teksta izjave o porijeklu sačinjene u skladu s ovim Prilogom. Napomena će biti uključena u dokaze o porijeklu do 31. decembra 2025.”;

2. u tački (5), u članu 8 Priloga I dodaje se sljedeći stav:

"1a. Kumulacija predviđena članom 7 može se primijeniti na robu svrstanu u Glave 1, 3, 16 (za prerađene proizvode ribarstva) i od 25 do 97 Harmoniziranog sistema, koja je stekla status proizvoda s porijeklom primjenom pravila o porijeklu sadržanih u članu 42 (1) i odgovarajućim odredbama Priloga II, kao i primjenom pravila o porijeklu sadržanih u protokolima koji se odnose na definiciju pojma "proizvodi s porijeklom" i metode administrativne saradnje koji prethode Konvenciji, pod uslovom da su materijali i proizvodi porijeklom iz Ugovornih strana sa kojima je moguća kumulacija, kao što je navedeno u "Obavještenju Komisije o primjeni Regionalne konvencije o Pan-Euro-Mediterranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe ili protokola o pravilima o porijeklu koji predviđaju dijagonalnu kumulaciju između Ugovornih strana ove Konvencije", kako je posljednji put objavljeno u Službenom listu Evropske unije.

Ovaj se stav primjenjuje tokom perioda predviđenog u članu 31 (1) na robu obuhvaćenu dokazima o porijeklu iz člana 42 (4) i (5)."